


**Communiqué de presse**

**L'outre-mer confronté au défi**

Au c a ux o u 2 c xo u  
 c a n n un nac ou o n ou co y ou  
 a o on u a c n c u a L ou n n  
 ou un a n u o u un o au u ux on c n nac a n  
 d xo u n a an L x on no ux c n o u ayan n a n  
 a o ca on u onc onn n co y a on ou x nc on c  
 n n

an ou co c ou u ac u n a on ac  
 con an co un u n u ac on L oy n nanc on n on n u an  
 n nn L ca n a n ac n a un on a o u u La



# L'outre-mer confronté au défi des espèces exotiques envahissantes

## Quelques exemples et quelques chiffres clés par collectivité

### Polynésie française

u                    c                    an                    on                    c                    co                    n                    a                    an                    n                    o                    yn                    an                    a                    on  
 a u                    on                    con                    co                    n                    a                    an                    a                    u                    ux                    na                    u                    L                    con                    a                    un  
 ac                    o                    a                    n                    o                    u                    a                    n                    a                    n                    a                    n                    a                    on                    n                    c                    an                    n                    u  
 c                    a                    n                    n                    a                    an                    n                    ou                    a                    on  
 u                    2                    c                    xo                    u                    n                    an                    ux                    na                    u                    on                    ac  
 a                    ou                    on                    connu                    a                    u                    ou                    n                    a                    an                    n                    ou                    an





**Guadeloupe**

n ua ou co n Ma n u 2 an on n o u Au on ouz  
n on un ca ac n a an co an a a u u a on ou  
o na an An

a r an aux c n an on un r nac cu n ou o u r a n A c a u  
a on on c n a an u r a u n r o u c c o u  
o u n u on c o u n a r n o c a n  
an a L ou L con o an aux a an u o  
co c conc n

oo na u oca  
B no o y  
A oca on a a

2 o y a u cay nn

### Saint-Pierre et Miquelon

an M u on a u o o a an a u c an  
n o u un n an n un ca ac n a an ou n n n a an co r r  
a a ca ou ou

ouz c on n o u a r u c n a a  
u r an n un r ac r a u u a o o a ux c n o u a a n  
cyn u u n a n a on a o o a n con o r an un an n  
nan o con u n un r nac a cu u a ou a o  
a c

n n c n o u o na A r u u o on nou n r n u u a  
a n r nac a o o a ca o on o ouc

oo na u oca n a

an z a  
c on a cu u a o an M u on  
2 an u z a a cu u ou